

# Baebele ya bana E tlesa

## Tsatsi la mathomo la paseka



E kwetse ke: Edward Hughes  
E bontsitshwe ke: Janie Forest

E phetotswe:  
E lomagantswe ke: Lyn Doerksen

Story 54 of 60

[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Letlelelo: O na le tshwanelo ya go lebelela kgotsa go kwala polelo e, fela ga o sa e rekisi.

Sotho

Mosadi o ne a ema  
godimo ga thaba ya  
modumo, matlho a  
gagwe a lebeletse  
ka botlhoko.  
Ngwana wa gagwe  
o ne a swa. Mme  
wa gagwe e ne le  
Maria, a ema  
mo lefelong  
mo Jesu o ne  
a bapotswe  
teng.



Dilo tse di diragetse  
jang? Go tla jaang  
gore bo phelo jwa Jesu  
bofelele botlhoko jaana?

Modimo ena o  
letleletse  
jaang gore  
ngwana wa  
gagwe a bapolwe  
mo sefapanong? A  
morena Jesu o ne a  
dirile phoso?





Nnyaya! Modimo ga a palelwa. Jesu ga a dira phoso. Jesu o ne a itsi gore otlo bapolwa ke batho ba ba dirang bosula. Le fa Jesu o ne a le monnye o ne a raya Maria gore bothoko bo mo tseleng.

3



Morago pele Jesu a bapolwa, mosadi o ile a tla go tshela dinkgamonate mo di nao tsa gagwe. "O tshameka ka madi", ba ngogorega barutwana ba ga Jesu. "O dirile tiro e ntle", a fetola Jesu. "A bo a dira jalo go mpaakanyetsa phitlho!" Ke mafoko a magolo jaang?

4

Morago ga se, Jutase, mongwe wa ba rutwana ba le 12 ba Jesu, a dumela go rekisa Jesu go baperesita ba bagolo ka difelefera di le 30.




5



Fa a le kwa moletlong o mogolo, Jesu o ne a ja dijo tsa bofelo le barutwa ba gagwe. A ba bolelela di kgang tse dintle ka ga Modimo le di tshepisio tsa gagwe mo go ba mo ratang. E be Jesu a tsaya senkgwe le senwelo gore ba je le go nwa, fa ba tla mogopola ka tsone.

6

Ya re maitsiboa a raya ditsala tsa gagwe gore, "Ammaaruri ke lo raya ke re; mongwe wa lona o tla ntshwarisa", e be a tshaba, "nka se tshabe" petoro a gana. "Ammaaruri ke go raya ke re: o tla intatola gararo mo bosigong jono, mokoko o ise o lele."



7



Ke fa Jesu a fitlha nabo kwa felong fa go bidiwang Getsemane. Barutwa ba gagwe ba robala.


8



"Modimo wame"  
... a rapela Jesu,  
"Rra fa go  
kgonega, a  
senwelo se, se  
mphete; fela e  
se nne ka fa  
mma ke ratang  
ka teng, mme go  
diragale ka fa  
wena o ratang  
ka teng."

9

Ka tshoganyetso  
Jutase le batho ba le  
bantsi ba tla go  
tshwara Jesu. Peto  
a kgaola tsebe mongwe  
wa moperesiti, Jesu a  
mo fodisa. Tshwaro ya  
ka keresete e ne ele  
thato ya Modimo.



10

Baperesiti ba mo tshwara Jesu, ba mo isa  
kwa ntlong ya moperesiti yo mogolo wa ba juta,  
bare Jesu a bolawe.  
Gaofinyana petoro o  
ne a eme teng gaofi  
le molelo wa  
barutwa a  
utlweletse.



11


Gararo, batho lebeletse petoro, ba re mo go  
ena; ne o na nae Jesu, Peto a itatula jaaka Jesu a  
mo boleletse.



12


KOKOLO-KOKOOOO

Morago nyana,  
Mokoko wa lela, e ne  
le jaaka lenstwe la  
Modimo mo ditsebeng  
tsa ga Peto.




13

Jutase o ne a  
swaba thata, o ne  
a itsi gore Jesu o  
ne a sena molato.



14




Jutase a tsaya difelefira di le 30 a di naya baperesiti, baperisiti ba di gana. Jutase a latlhela madi fa fatshe, a tswa a ipolaya.

15




Baperesita ba tliša Jesu kwa go Pilato, mogolo wa baroma. Pilato are, ga ke bone molato mo go monna yo. Mara baperisita ba tshwelela gore a babolwe.

16



Pilato a ineela, are Jesu a bapolwe mo sefapanong. Baperesiti ba sotla Morena Jesu, ba mo kokotela mo sefapanong sa setlhare.

17



Morena Jesu o ne a itsi gore o tlo swa ka tsela e na. o ne a itsi gore lesa la gagwe le tla tliša tshwarelo go ba dira dibe ba ba tshepang mo go ena. Dinokwane tse pedi di bapotswe le morena Jesu, yo mongwe o ne a dumela go Jesu a ya paradaeseng, yo mongwe ga a dumela.

18



Morago ga nako e telele ya go utlwa botlhoko, Jesu are, "Go fedile" e be a swa. Tiro ya gagwe o fedile. Ditsala dia mmoloka.

19



Masole a baroma ba nna ba tlhokometse mabitla a gagwe gore go se nne ope o tsena mo go ona.

20

Ga sena e ne ile bokhutlho jwa polelo, ne go tlo nna botlhoko jaang, Modimo a dira selo se se kgatlang. Jesu a tsoga.




Mosong, letsatsi la ntlha la beke, bangwe ba ba rutwa ba fithela letlapa la le bitla le tswile. Jesu o ne a seo.



Mosadi mongwe a sala kwa morago a lela. Jesu a tlhagelela go ena. A tla boitumelo, a raya barutwa gore Jesu wa phila. Jesu a tla a phila gape go tswa basweng.



Jesu a tlhagelela go barutwa, a ba bontsha matsogo a gagwe. E ne e le nnete. Jesu wa phela gape! A itswarela petoro, ebe a raya barutwa gore ba bue ka ena go mongwe le mongwe. Ebe a ya legodimong ko a tswileng teng ka chrisimose ya ntlha.



Tsatsi la mathomo la paseka

Polelo gotswa mo lefokong la Modimo, Baibele,  
e fitlheletswe mo

Matheo 26-28, Luka 22-24,  
Johane 13-21

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."  
Pesalome 119:130

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse dimaswe, tseo a dibitsang dibe. Tuelo ya sebe ke lesa.

Modimo wa re reta thata o rometse morwa wa gagwe, Jesu, o re swetse sefapanong. Jesu a phela gape a ya legodimong! Jaanong Modimo a ka reitshwaretse dibe tsa rona.

Fa o batla go sokuloga, bua se go Modimo: Modimo wa me, ke a dumela gore Jesu o ntshwetse, jaanong o a phela gape. Ke kopa gore o tle mo bophelong baaka o intshwarele dibe tsame, gore ke tle ke nne le bophelo jo boshwa. O nne le nna go ya bosakhutlhing. Nthuse ke go phelele jaaka ngwana wa gago. Amen.

Johane 3:16

Bala baibele o bue le Modimo tsatsi le letsatsi!